

MONOGRAFIC

aran ATH DIA



Març deth 2008 · Numerò 23

**RADIOGRAFIA
DERA SANITAT
ARANESA**

A prumèra ora...



eth cafè
cuert o long, sol o damb lèit,
damb sucre o sacarina...



era informacion
damb **SEGRE**

4



Bona salut

Radiografia dera sanitat aranesa e des servicis sociaus.

per Anna Geli

21

Inma Caubet

"Era carga laborau se convertís en ua satisfaccion personau"

per Anna Geli

Edita Diari Segre, S.L.U.
Depòsit Legau: L-1160-05.

aran
ATH DIA

President: Robert Serentill Utgés.
Director Executiu: Juan Cal Sánchez.
Coordinate: Anna Sàez Mateu.
Maquetació: Anna Barcala Sirvent.
Impression: Lerigraf SLU.

14

Servicis Sociaus

Eth gran rèpte d'ua societat modèrna

El Servei d'Arans
d'Universitat Autònoma de Barcelona
i la Biblioteca de Comunicació
d'Universitat Central
Servei de Biblioteques

Noelia Costa
"Èm un govèrn qu'apostam fermament pes politiques sociaus"

per Anna Geli

Bona salut

De salut que non ne manque... Mès per se de cas, mès vau auer un bon servici sanitari. Non hè massa ans en Pirenèu es mètges èren obligadi a auer eth don dera omnipreséncia pr'amor que les calie arribar per tot e non tostemp enes melhores condicions. I auie pògui recorsi, males carretères e fòrça terriòri qué corbir. Ara, mès, aguest mon qu'a inspirat sèries de television coma *Doctor en Alaska* a desapareishut. An melhorat es comunicacions e a auançat era medecina mès, sustot, aguest cambi a a veir damb eth hèt qu'en plen centre de Vielha i age un espitau de referéncia. Es causes an cambiat fòrça. Aguest còp, entà ben.

25

Popar

Qu'arren s'interpause entre ua mair e un hilh.

28

Dar-ne un sinhau

Aumenten es donacions de sang.

Damb eth suport dera Generalitat de Catalunya

**Generalitat
de Catalunya**

e eth Consell Generau d'Aran

**Consell
Generau d'Aran**

e era collaboracion dera
Catedra d'Estudis
Occitans
dera Universitat de
Lleida

Collaboren en aguest numerò: Mikel Aristregi, Francès Boya, Aitor Carrera, Angelina Cases, Marcos Garcia, Anna Geli, Xavi Gutiérrez, Eisharc Jaquet, A. Marqués, Maria Monge, Jep de Montoya, Alba Orrit, Jusèp Loís Sans, Jordi Suils, Xavier Ubeira e Andreu Vidal

Era bona S

RADIOGRAFIA DEF



salut d'Aran

A SANITAT E DES SERVICIS SOCIAUS

per Anna Gelí
FOTOS: MIKEK ARISTREGI

Per un viatge que vam a contradíder as classics. Jorge Manrique didie que quinsevolh temps passat siguec melhor. Per sòrt, que i a excepcions. Era sanitat e es servicis sociaus aranesi an evolucionat en mens de vint-e-cinc anys a un ritme vertiginós. S'a passat d'un cèrt isolament sanitari mercat pera manca de prestacions a èster un endret de referéncia entà un parçan sanitari que va mès enllà des termières dera Val d'Aran. Entà constatar era bona salut d'Aran parlam damb Francesc Fernández, director deth Servici Aranés dera Salut, que des deth 2002 a traspassades es competéncies en matèria de Sanitat e damb Maria Àngels Borràs, Directora d'Assistenciaciu der Espitau dera Val d' Aran.

En Espitau trabalhen 150 personnes entre servis sociaus, medics, administracion e neteja. Da servici a tota era Nauta Ribagorça, atau coma as abitants dera auta banda dera termièra francesa.



A comdar de 2002 eth S.A.S cree ua empresa que gestionarà toti es airaus sanitaris e sociaus com era residéncia geriatrica, es servis sociaus, era Atencion primària que depenen de diuèrses empreses o institucions. E era competéncia ena planificacion de toti aguesti airaus qu'ère eth S.A.S. Dempús vierie era creacion d'Aran Salut eth 2004. "Des qu'exis-tis Aran Salut i a agut una integracion non son-

que enes Servis Sociaus senon tanben auem integrat era Atencion Primària damb era Espitalària e per exemple, era istòria clinica en aguesti moments sonque ei ua. Ei a díder, era Atencion Primària tostemp que i a estat, mès quan era gent entraue pera pòrta, (entà comdàc de manera mès grafica) donques era atencion primària se hège en ua part deth mostrador e era atencion entàs autes qüestions espitalàries que se hège en un autre costat deth mostrador. Tot açò despareish en an 2004 quan se creèc Aran Salut, a on se trabale



damb un sistema de salut sanitari e sociau integrat. Un autre exemple, abantes era istòria clínica èra en paper mentre qu'ara i a ua istòria clínica electrònica qu'ei compatible Espitau-Primària e açò deuen en un cambi important ena cultura dera organizacion sanitària", explique Francesc Fernández. Eth hèt d'aureu integrat en un solet ens es competéncies de salut ei un gran auvantatge. Era Generalitat, per exemple cree ua agència entà méter en comun aquerò que ven de salut e ath temps de servisios sociaus, mentre que

nosati non auem eth besonh de crear ua agència pr'amor qu'èm un modèu en si madeish çò se derive en ua situacion de gran auantatge. Çò que cau hèr ei, a compdar d'aciu, melhorar es airaus de trabalh qu'en aguesti moments dejà s'està hènt.

"Ena Val d' Aran, non auem lhets sòcio-sanitaris, òc qu'auem un recors qu'ei er usatge de dus lhets d'ajuts coma sòciosanitaris enqua que non s'agen es 10 lhets que son previsti. Damb açò se vò dar ua atencion entà malauties de longa estada, suenhs paliats

Er Espitau dera Val d'Aran dispause dera tecnologia mès auançada. Eth passat mes de seteme s'inaugurèc un TAC que se calcule que darà servici a 350 pacients ar an.

tius, e en definitiva a ua fucion molt polivalent. E es casi qu'entren en aguest lòc se consensuen a trauers d'ua comission a on se valore eth perfil de salut, e eth perfil soci au que dure uns mesi. S'ei mès long, donques era persona aurà d'anar entà un recors soci au que s'ei ena Val melhor o senon se pòt cercar dehòra deth parçan. Senon ei atau l'auram enes lhets o senon en domicili, en tot apli car era atencion domiciliària."

Francesc Fernández ditz que damb era idèa d'integracion de servis com se pense en un pòble com Les entà cercar ua naua centralitat. A compdar d'aquiu, toti es poblants que son concentradi en Baish Aran donques au-ràn, ena mesura qu'eth projècte vage tà deuant, aguest punt com un centre molt du-bèrt, de dia, e que hèisque ua fucion autan de dia com de casau deth jubilat. "Cau sajar d'auer un concèpte en eth que cada viatge mès eth pair-sénher sigue integrat en sòn abitat sociau. Es pairs-sénhers son ua valor entara societat e non cau amagar-les ne deishar-les de costat. An de còntunhar en tot èster un referent, e non cau pèrder era istòria d'en-guarda. En centre i podarie auer un lòc entà hèr amassades, ath delà dera plataforma de servis com per exemple eth nomenat "res-pir", (a on entre era lauanderia per exemple tanben) eth "respir" fucionarie en casi, per exemple, d'iùérns plan durs, poirièn èstar tem-poraument pendent 1 o 2 mesi en aguest cen-tre e que fin finau acabe hèn era fucion com se siguesse un apartaotèl o un pis tute-lat". Ei a díder, cò ideal serie hèr un espaci mul-tifunctionau e èster innovadors en aguest as-pècte.

E ETH NAUT ARAN?

"De moment auram ua doble centralitat qu'ei Vielha e eth Baish Aran". Per estadistica i a mol-ta mès gent qu'a atencion domiciliària en Baish Aran que non pas en Naut Aran, pr'amor qu'ara fin eth caplòc quède mès pròplieu e es accès-






Es installacions der
Espirau dera Val
d'Aran
s'inaugurèren eth
1985.

si as nuclès, exceptat dilhèu Baguerge, non
son tan complicadi coma per exemple Vilamòs o Bausen.

Un viatge plaçadi en situacion mos desplaçam ar Espirau d'Aran, a on contunham era entrevista damb Fernández e parlam, tanben, damb Maria Àngels Borràs, Directora Assistenciala der Espirau dera Val d'Aran. Començam damb era Assistència Basica de Salut, un hèt diferencial d'Aran

"En aguesti moments i a 6 equipes de metgessa e enfermera. Que son es mètges de familia e son es qu' an era populacion enes consultòris. En 2004 s'ampliè damb ua equipa mès en Vielha, en tot redistribuir era populacion d'Aubert, Vila, Mont, Montcorbau, Vilac. Era equipa de Les se desplace entà Canjean e Bausen, era equipa de Bossòst se desplace a Vilamòs a Arres e entà Es Bòrdes, en Vielha i a 3 equipes, que aufrissen era atencion de maitin e vrespada e son plaçadi laguens deth madeish espirau. En Naut Aran, tanben i a ua equipa que prumè va entath dispensari d'Arties e Dempús entath de Salaridú. Ath delà, tanben formen part der Airau Basic o dera Assistència Primària, ua part dera Pediatria de Primària (qu'ei un hèt diferenciat au respècte a uns auti lòcs pr'amor qu'actué coma mètge de cabecera, qu'essencialment çò que pòrt ei eth programa deth mainatge san) e Odontologia".

En Espirau trabalhen un totau de 150 persones entre servicis sociaus, medics, administracion e neteja. Laguens der Espirau i aurien es mètges especialistes. De forma fixa existissen es servicis de cirurgia, ginecologia, anestèsia, traumatologia, e medicina interna e pediatria espiratalària (entà mainatges qu'an ua patologia fòrça mès complèxa). "Per tant auem un pediatra que hè aguesta doble foncion que tanben ac permet de hèr eth hèt qu'en madeish edifici der Espirau i age ath temps era assistència Primària e era Espratalària", açò siguec ua innovacion que dejà



Er Espitau dera Val d'Aran ditz tecnologia moderna e'ts. E meidia retenció de la informació se calcula que ditz d'informació pacients at en.

se hec en moment en que se metèc en marxa eth funcionament Sanitari dera Val d'Aran en an 1985. Segontes Borràs "eth hèt d'auer er airau basic laguens der Espitau ei tot un auantatge entà Vielha, pr'amor qu'a permetut as professionals de relacionar-se d'ua manera mès fluïda e mès facilita de manera que tanben a permetut ath pacient beneficiar-se d'aqueth auantatge, pr'amor que se pòden resòlver es qüestions d'ua manera molt mès agil". Un aute des elements diferencials que tanben ven mercat per aguest hèt, ei qu'aciu, era accessibilitat des der usuari-ciutadan enquath mètge especialista ei fòrça dirècta, causa que non passe en d'auti lòcs de Catalunya a on es airaus basics son es que deriven as mètges especialistes. Qu'ei un element qu'ath viatge pòt èster positiu e ath viatge negatiu, totun, ei un hèt diferencial.

ESPITALIZACION


Er Espitau tanben dispause dera Planta d'Espitalizacion qu'ei a on son ingressadi es pacients des diuèreses especialitats damb un totau de 29 lhets disponibles o actius, tanben auem urgències que fonciona dera següenta manera: I a dues equipes (dus mètges e dues enfermeres) en torns de 12 ores e damb presència fisica en Espitau, dus son es que aten as personnes que vien tà urgències e es auti dus son es que gessen entà curbir quin-selvolh emergència que se produsís laguens dera Val. Tanben existís ua equipa que se'n ditz extèrna e qu' ei era que se'n encueude de hèt es gessudes dehòra dera Val, totun, ad aguesta sonque se la cride s'ac requerís e ath delà tanben hè uns auti trabalhs de refòrc qu'agen a veir damb urgències.

Abantes deth 2004 sonque i aiue un metge e ua enfermera pendent es 24 ores. Tanben se compde damb eth mètge d' Atencio Continuada, qu'ei eth mètge de Primària, e qu'ei eth que recep es avisi deth conjunt dera populacion a nivèu de domicili. "proba-





D'ençà nau ans Aran acuelh ues colònies entà mainatges malauts de càncer. Se tracte que pendent uns dies es mès joeni poguen desbrembar-se dera malautia e aluenhar-se der espitau.



Eth laboratori der espitau a permetut multiplicar es possibilitats sanitàries.

blement aguest servici en epòques de pòga densitat torística serie inclòs suberdimensionat, mès nosati çò qu'auem pensat ei qu'aguest dispositiu dongue respònsa as epòques o moment algids entà dispausar-ne deth madeish" segontes Borràs. Mès ath delà d'aguest servici, tanben i a, un interniste de garda localizada, un anestesiste de garda localizada, un pediatra de garda localizada, ei díder, un especialiste de cada airau de garda localizada. Ath delà, en epòques com era Setmana Santa, per exemple, donques compdam tamb refòrci. Ath delà tanben se met en marcha TESVA que depen tanben deth S.A.S.

RELACION FRANÇA-CATALONHA

"Non hè massa qu'auem mantengut ua amassada damb eth responsable deth SAMU de Toulouse a despiet qu'era relacion damb eri ei dejà de hè temps, e en casi d'urgència vi-tau sabem qu'auem via dubèrta entà França. Era predisposicion ei absoluta per part des dus espitaus. Per exemple, quan i auec er esbaussament deth tunèu, un des servicis que se metec en dispausicion nòste que siguec eth SAMU. Totun , damb era sua volentat nosati èm emplaçadi entà qu'aqueth convèni



sigue melhor. Per un aute costat, nosati podriem èster consideradi coma ua extension deth SAMU de Toulouse donques es nòsti veïculs pòden circular per França sense cap tipe de problema. Totun, eth recors francés ei entà ues urgéncias determinades, pr'amor que nosati entà on derivam ei entà er Espitau de 2º nivèu qu' ei er Arnau de Vilanova de Lhèida, e se son casi de tresau nivèu donques derivam entà Barcelona, sigue ena Vall d' Hebrò o sigue entar Espitau de referéncia que se mos age assignat, ei a díder, enes casi de granes emergéncias a on es critèris recomanen qu'en un espaci de temps limitat as d'auer eth pacient en ua UCI o perque ei de net e non pòt vier er elicotter , perque hè mau temps, eca, alavetz ei quan s'utilize era via francesa.

Ath marge des espitaus de referéncia tan-



Era imatge deth mètge de pòble en tot anar de casa en casa damb ua maleta ena man qu'a inspirat sèries de television coma Doctor er Alaska a desapareishut.

ben qu'èm en tot negociar convènis qu' amiram tà dauant damb er Institut Català dera Salut. En 2004, en tot méter en fonscionament Aran Salut, vederem eth besonh de formalizar ues aliances estrategiques pr'amor que dispausam d'ua tecnologia que mos permet ua capacitat de resposta assistenciu enquia un punt, mès a compdar d'aquiu i a ues pròves que se hèn a nivèu superior. Siguec donc quan èrem ua aliança damb er Espitau Sant Juan de Déu de Barcelona a nivèu pediatric e materno-infantil e damb er Espitau dera Santa Creu e Sant Pau de Barcelona entà patologies de superespecializacion. Aguesti vincles professionaus son fòrça importants pr'amor que permeten hèr un seguiment d'ua patologia aciu mès qu'a estat tractada, per exemple, en un espitau superespecializat en Barcelona. Tanben èrem ues aliances damb Unitats de Diagnostic dera Imatge Digitalizada e nosati formalizèrem er acòrd tamb er UDI-AT, era Unitat de Diagnostic entara Imatge, e ara dejà èm en fasa de pròves entara transmission dera imatge, entà que mos donguen supòrt en toti es ahèrs de digitalizacion en qüestions de superespecializacion damb imatge radiologica, autant era convencionau co-ma era deth TAC. Per tant, nosati hèm ua prova aciu e quinsevolh dubte qu'age eth nòste radiològ pòt enviar era imatge a trauèrs dera digitalacion entar especialiste.

PRÒVES COMPLEMENTÀRIES

En Servici de radiologia a on se hèn ecografies, mamografies, radiologia convencional e damb contrast e es TACS damb e sense contrast. D'un aute costat, tanben i a eth laboratori d'analisis cliniques que da servici a tot lo que compòrte er espitau tanben receb sang autant des mòduls d'extraccion dera Val coma dera Ribagorça. E, eth laboratori curbis tot aquerò qu'ei de rutina e tanben bèra prova mès, e ath delà tanben dispuse de dipòsit de sang e de controlador de plasma.

Ua metgessa en tot passar consulta en Salardú. Er ajuntament pague es despenses deth centre.

MÈTGES CONSULTORS

En Espitau, ath delà d'auer mètges especializadi pendent tot er an, tanben n'i a que se'n diden mètges consultors, e que son especialistes que vien a passar consulta un còp ara setmana o cada quinze dies. E aciu i entraren, era dermatologia, era cirurgia vascular, era urologia, er otorrino, era ematologia, era oncologia, e era oftalmologia. Ath delà, aguesti especialistes çò que hèn ei balhar supòrt as nòsti especialistes e as mètges dera primària. E coma molt pòc vien un viage ath mes, totun era majoria vien setmanau e quinzenament. Existissen tanben d'auti convènis entàs qüestions dera salut mentau autant en adults coma en infantil e juvenil pes quaus disposam de psiquiatres e psicològs entà adul-ti e entà infantils autant un psicològ e un psiquiatra que s'alternen setmanaument.

MANCANÇA DE PROFESSIONAUS

Ei ua realitat que i a mancança de professionaus, donques era Val d'Aran non anaua a èster ua excepcion. Ath delà, era Val ei luenh des grani centres, ei un lòc petit e imagini qu'as d' auer ues motivacions personaus entà vier a víuer aciu.

"Ei cèrt que i a molta gent que i demore uns ans mès que Dempús se redirigissen entà d'auti lòcs. Totun, nosati podem díder qu'auem era plantilha complèta. Ath delà competim damb es Airaus Metropolitans des granes ciutats, a on es especialistes se desplaçen entre es diuèrsi airaus pendent tot eth dia e an era viuenda aquiu. Un aute des desavantatges ei eth problema dera viuenda ena Val d'Aran pr'amor qu' ei dificil arténer-la, non sonque peth prètz senon tanben pr'amor qu'unes epòques nautes ei dificil tanben tra-par lòc. Son causes que non van a favor entà curbir vacans, totun, ei cèrt que de moment auem era plantilha cubèrta", ditz Maria Àngels Borràs, Directora Assistencial dera Espitau de-ra Val d'Aran.



Talhèr d'ueus de Pasca ena
residéncia Sant Antoni.

Els grans rèpte societat modèr



d'ua
na

Eth grad de desenvolvement d'un país non ei sonque un ahèr economic. I a d'auti factors que compden. E molt. Ua societat non pòt auançar se non afrònte rèptes coma era atencion ara gent grana, era acuelhuda d'immigrants, era supression des barrères arquitectoniques, era compaginacion dera vida familhara damb era professional, era plea igualtat de genre... Es servicis sociaus non hè massa se considerauen pòc mès qu'un luxe. Ara i a unanimitat en qué son absolutaments de besonh. Parlam damb Paloma Zabala, coordinadora de Servicis Sociaus dera Val d' Aran.

per A.Geli

FOTOS: MIKEL ARISTREGI

Servicis Sociaus ei format per du es trabañadores sociaus e un educador sociau. Aguesti hèn totes es gestions des prestacions que se hèn a nivèu sociau, com residéncia, centre de dia o servici d' atencion domiciliària hèn es accèssi e tanben en çò que tanh ara atencion precòç, mès aguesta darrèra non ei de besonh que passe pes oficines de Servicis Sociaus. Era educadora sociau se n'encueude de hèr trabañhs d'educacion a nivèu de familia, joenessa, e infantesa. Es trabañadors d'andues formacions hèn servicis comunitaris tostemp. UBAST o EBAST hèn servicis a nivèus comunitari. Damb era ECA, que tanben ei un aut servici sociau donques se mantien en constant relacion, autant en ECA com en Servicis Sociaus pòt dar informacion e dar servici ad aqueres personnes qu'ac demanen pr' amor que son dues oficines aluenhades e era intencion ei hèc çò

de mès facil possible", explique Paloma Zabala.

Un des servicis basics entath corriete funcionament deth nòste mon caotic ei era atencion ara gent grana. D'aqui era gran importància qu'a era Residéncia Geriatrica d'Aran. Zabala i ei d'acòrd: "un aut servici qu'auem ei era Residéncia geriatrica, a on i viuen ues 30 personnes granes, eth Centre de Dia, qu'ei era gent grana que dormís ena sua casa, inclodidi es caps de setmana es que van peth maitin e pera vrespada tara residéncia e aquí hèn es minjars, es talhèrs d' estimulacion cognitiva, e de moment n' i van 15 e dempús, existís eth Servici d'Atencion Domiciliària", ditz. En un moment puntuau se pòt demanar aguesta assisténcia e depenent deth nivèu economic, se pague o non aquera assisténcia. "A compdar dera Lei dera Dependéncia se valoraràn totes es dependéncias e se cambiaràn es sistèmes qu'existissen pr' amor que son en tot cambi-

Era tipologia des cases araneses empedís a bèri vielhs de víuer solets. Ei ua problematica qu'afècte en toti es airaus ruraus, mès que mès enes pirenencs. Mès i a un punt de solidaritat que non trapes enes ciutats.

ar, mès en aguesti moments se hè ua atencion domiciliària de 40-50 persones as qu'assistim".

Eth Conselh a traspasadi en Servicis Sociaus era Assisténcia Sociau Primària, Centres d'Atencion Precòç, e Residéncia e Centre de Dia. "Açò vò díder qu'en foncion dera Lei que regisque en aqueth moment enes Servicis Sociaus, era Val a auantatges respecte a d'auti endrets. A compdar der 1 de gèr deth 2008 a entrat damb era Lei de Dependènça, toti auem dret a auer aguesti servicis sociaus mès tanben ei ua Lei que se regís per copagaments, açò vò díder qu'en foncion dera renda, cadun pagarà mès, mens o arren. Ei important que toti sàpien que toti auem dret a anar e demanar servicis sociaus. Un auta des causes bones qu' auem ena Val ei que son integradi es Servicis Sociaus e era Sanitat qu'en d'auti lòcs non succedís. Lo bon ei qu'aciu ei tot laguens d'ua estructura que beneficie a toti, as professionals e as usatgèrs de manèra que se rentabilizén ath màxim es servicis, açò ei un privilètge pr'amor de ra agilidesa de toti es procèssi."

En çò que tanh ath Servici d'Atencion precòç, qu' ei un accès dubèrt entà toti es mainatges de 0 a 6 ans entà cercar assesorament de quin tipo volguen, sustot entà mainatges qu'an bèra dificultat, bèth problema de desvolupament, o que prevengues que se pogue crear ua dificultat per entorn social. Se sap que de 0 a 7 ans ei eth moment de màxim desvolupament enes mainatges, per aque-rò cau trabalhar en aquera franja d'edat, ei un lòc que se trabalhe non sonque tamb es mainatges a nivèu individual senon tanben tamb es fa-

milhes. A compdar des 6 ans i a mai-natges que s'i inscriuen, e d'auti que se deriveu o coordinen entre er EAP, Atencion Psicopedagogica ena Escòla o eth CDIAP. Mès, a despiet de toti aguesti auanç, encara trapam obstacles que dificulten era vida as ciutadans. Er exemple mès clar la trapam enes barreres arquitectoniques. "Ei un

des problèmes damb era gent grana que poieren èster en casa sua mès es cases araneses son de difícil accès o era casa non ei foncionau. Totun, ei un des problemes que passe en tot eth Pirenèu o enes zònes ruraus. Ath temps totun, i a un punt de solidaritat que non trapes enes ciutats, e ara fin tot se compense."



Ena residéncia Sant Antoni s'amien a tèrme activitats ludiques entà per'mor de ma



EMERGÈNCIES: 300 GESSUDES ATH MES

Eth Servici de transpòrt sanitari T.E.S.V.A. (Transpòrt e Emergències Sanitàries Val d'Aran), que dirigeix Fran Cardenàs, presenta ua linha de trabalh estable ath long der an, encara que damb un notable augment deth numerò d'assisténcias enes mesi de mès torisme. Era mejana mesadèra de servis des darreri ueit ans ei de 300. Enes mesi de deseme, gèr e agost s'incremen-

te notablament era activitat, sustot en servici d'emergències, e en servis de transpòrt sanitari exterior, convencionau e medicalizat, en tot arribar a doblar eth numerò de servis (de 50 a 100 servis mesadèrs). En 2007 en gèr e hereuèr s'artennenheren es 420 intervencions. En aguesti mesi era plantilha qu'eui ath 100% dera sua capacitat: 9 personnes 24 ores deth dia.

er era ment en forma.

NOÈLIA COSTA

CONSELHÈRA DE SANITAT e Servicis Sociaus deth Conselh Generau d' Aran e Conselhèra deth Terçon de Marcatosa. "Èm un govèrn qu'apostam fermament pes politiques sociaus, pr' amor qu'ei fòrça important de susvelhar eth benèster de totes es personnes que viuen e trabalhen ena Val", ditz Noèlia Costa.

per Anna Geli

FOTOS: MIKEL ARISTREGI

"Èm un govèrn qu'apostam pes politiques sociaus"

Quina ei era politica damb era qu'a començat eth Conselh Generau en aguesti moments respècte ara sanitat e as servicis sociaus?

Ua des prumères actuacions qu'auem prenud qu'a estat era volentat fèrma de fidelizar es professionals en territori en airau sanitari que dejà existien. Dempús auem vist que i auie ua percepcion dilhèu errònea de coma foncionaua er espitau. Es usatgèrs sonque dispausauen d'ua oficina d'atencion sociau e era nòsta intencion qu'a estat hèr d' aguesta oficina un lòc mès dubèrt e mès accessible entàs personnes de manèra que sigue un lòc mens coibidor. Auem creat recentament eth nomenat ECA, qu' ei er Espaci Entath Ciutadan d' Aran e qu' ei er embrion de çò qu' en un futur vò èster era coneishuda Oficina entath Ciutadan com un lòc de referéncia entà dar respònsa a quinsevolh tipe de dubte sociau. Des deth sòn recent començament a recebut mès de 600 personnes, ua chifra plan nauta pr' amor dera sua recenta creacion qu'a estat presentada enes diuèrsi ajuntaments aranesi. ECA, ei formada per Immigracion, Hemna e Joenessa, aguesta darrèra ja i ère, mès entà ua

major efficacitat lo qu'auem hèt ei amassà'c tot en ua oficina entà reconduir mès facilament quinsevolh dubte que sorgisque ath ciutadan. A nivèu politic, sajam d'auer mès entesa autant tamb eth govèrn dera Generalitat, a on era relacion ei fòrça bona, coma damb es servicis territorials mès pròplius com es de Lhèida, pr' amor qu'abantes era entesa ère mès pri gonda damb servicis de Barcelona a despiet d'èster mès luenh.. Per aque rò didem qu'eth nòste govèrn s'a du bòrt non sonque tara gent que viu ena Val senon tanben tamb eth territori mès ath cant. Sense desbrembar eth nòste hèt diferenciaciu e eth traspàs de competéncias, pensi que de moment artenhem qu'era Val se veigue com un lòc mès solidari.

Ua des problematiques mès coneishudes e dilhèu mès difíciles de resòlver a nivèu Estatau e per tant tanben ena Val d' Aran qu' ei era manca d' especialistes...

Eth pròpliu convèni que signaram damb er I.C.S, er Institut Català dera Salut, entre d' autes causes, lo que permetrà serà de que i pogue auer intercambi de mètges, non sonque

entà hèr formacion, senon tanben entà que venguen a passar consulta es dimenjades, per exemple, a traüers d'incentius entre es madeishi espitaus. Açò vò díder qu'es mètges aranesi tanben poderàn passar consulta en d'auti espitaus, se vòlen. Totun, açò non ei problema de facil solucion mès eth Conselh meterà esturments de besonh entà qu'es especialistes agen es maximes facilitats possibles entà vier a desenvolupar eth sòn travalh en Aran.

En quin moment se trapen actuauement es compéténcias?

Ben, ara madeish nosati auem començat damb eth pressupòst que i auie en 2007 pr' amor deth cambi de govèrn. Totun, ath delà deth traspàs pressupostari totau, Dempús i son çò que se'n ditz es traspassi d'espacis, que son projèctes que non s'inclodissen enes traspassi e que cau sajar de negociar. Ara madeish era intencion ei ampliar er espitau entà que i age mès lòc enes consultes, quirofans nau i ua major rapidesa entà endoniar eth diagnostic a traüers dera digitalizacion des sistèmes. En çò que tanh as servicis sociaus, donques qu'èm pendent de redaurir eth tras-

entrevista



pàs de joenessa s'ei viable, pr' amor que sonque existís un convèni autant tanben en inmigracion, e en airau de rà hemna.

Quina ei era relacion qu' auetz tamb es espitaus francesi, i a quauque convèni signat?

Auem dejà parlat damb eth responsable des espitaus dera zòna deth Languedòc Roussillon, tanben damb eth director der espitau de Toulouse de Purpan e cap des servicis deth SAMU entà sajar d'agilizar qüestions burocratiques e signar un pròplieu convèni, en sens qu'en moment en que se derive entà França un pacient en

supòsit d'emergéncia, autant er espitau de Vielha com eth francés sabèràn dera existéncia d'aguest pacient, de manèra que se coordinaran tamb ua melhor entesa e rapidesa es dus centres. Diguésssem qu'enqua ara i auie bona volentat autant pera part aranesa coma pera francesa.

E respècte a Catalonha? Quines relacions s'establissem?

Ben, nosati apertiem ara region deth Naut Pirenèu e Aran. Ara madeish auem ua estreta relacion que mos permet expausar es diuèrses accions que volem hèr a miei termini pr' amor que, a despiet qu'auem era transferéncia

fixa d'uns sòs determinadi, donques en cas qu'ages de besonh, per exemple un TAC ei de besonh eth consens entre toti es representats d'aguestes regions entà amiar endauant projèctes d'aguest tip. En çò que tanh as servicis sociaus tanben hèm amassades damb es Serveis Territorials i Ciutadania entà qüestions, per exemple, com era futura residéncia de dia. Respècte as espitaus, donques auem relacion en aguesti moments damb es mès pròplius, com er Arnau de Vilanova de Lhèida, o Sant Joan de Déu.

An era prevision de hèr quauqua actuacion social pròplieu?



En aguesti moments estudiam era possibilitat d'amiar endauant un centre de dia en pòble de Les, totun ei encaira un projècte que non a pressupòst e per aquerò cau èster prudent. Èm dubèrti a iniciatives pressupostàries que non siguen exclusivament publiques. Cò d'important ei que es nòsti pairs-sénhers siguen finau es beneficiadi ena mesura de lo possible, e qu'es que viuen en Bausen, Canejan, Bossòst o Les esviten hèr eth viatge entà Vielha e poguen quedarse en un centre de dia mès ara man.

Quina ei era filosofia dera naua Lei de Depenença e quines son es accions que s'amiaràn a tèrme ena Val?
Damb era naua Lei de Depenencia, qu' ei molt recenta, cau auer clar que quanta més atencion domiciliària i age, melhor. Per qué mo'n cau anar a víuer en ua residéncia de dia se podem víuer ena nòsta casa mentre pendent tot eth dia è ua persona que me cueda e non è de besonh desplaçar-me entà ua residéncia o quedar-m'i a víuer?. D'un aute costat, lo prumèr que haran serà daurir a concors public lo que se'n ditz era "Atencion Domiciliària" damb es requisits que se demanen des deth govèrn centrau e dera Generalitat, e que ath delà podarie gésser en mes d'abriu. Ei tanben cèrt que mos agradarie amiàc tà deuant des deth Conselh, mès cò que tanben ei cèrt ei qu'ena Val d' Aran non i a era sufisenta gent formada entà amiar endauant aguest projècte.

Qui se'n pòt beneficiar?

D'aguesta Lei se'n pòt beneficiar quinsevolh ciutadan o familia que de-

mane as servicis sociaus eth besonh d'ua ajuda en cas de qu'aquera persona que demane sigue desvalguda fisicament. A compdar d'aqui, es servicis sociaus de Lhèida envien uns professionalaus deth sector sanitari entà avalorar eth grad d'autonomia qu'a aquera persona. Un viatge hè-ta aguesta analisi se designe eth grad de dependència per numeròs que van deth mès dependent, qu' ei eth grad 3 enquiath mens dependent qu'ei er 1. A compdar d'aqui, eth servici serà gratuit o se pagarà segontes era renda dera familia o era persona. Malurosamet es disminuïts psiquics encara no entren en aguesta Lei, mès auem ua bona relacion damb era associacion de discapacitati dera Val d' Aran, er ADA.

Recentament auetz acabat de condicionar ua part dera Residéncia geriatrica Sant Antoni de Vielha.
Òc, en aguesti moments dispausam de 30 lhets mès e lèu començaram es òbres ena residéncia vielha, a on i auràn 14 lhets mès e 10 sòciosanitaris qu'en aguest moment non existissen. Un lhet sòciosanitari ei un lhet que da servici as malauts qu'an d'estar un temps long ingressadi, per exemple, ua persona grana que se

trinque era cadera e qu' a d'èster en lhet pendent 3 mesi, malauts terminaus, eca...

Mès, ua residéncia tamb 44 places, non ei massa petita entà un lòc com era Val d' Aran?

Ei cèrt qu'auem lista de demora, per aquerò ua des solucions que volem amiar endauant qu'ei ampliar er actuau Espitau entà traspassar es lhets sòciosanitaris laguens der Espitau, de manèra qu'aqueri 10 lhets devenguen lòcs de residéncia e non sonque de estada parciu. Totun, es possibilitats qu'auem ara que son de moment es 44 lhets. D'un aute costat, er ICASS, er Institut Catalan d'Assistència i Serveis Socials, ei eth que harà er estudi dera viabilitat deth Centre de dia de Les e a compdar d'aqui poi ram redistribuir era populacion mès auançada. Tot açò sense desbrembar qu'ara entre en funcionament era Lei de Depenença.

Manque bèth projècte que volguen amiar tà dauant eth sòn departament enes pròpliu mesi?

Donques, restacat damb era salut, de jà en mes d'abriu volem daurir un concors de Taxi adaptadi pr'amor qu'ei un besonh entara populacion.



IMMA CAUBET

PEDIATRA DETH S.A.S. En Espitau Val d'Aran, non sonque se pòrte era Assisténcia Primària, senon que tanben existís era part espitalària de prumèr nivèu, autant com es Emergències ath delà de tota era Salut Publica. "Ei cèrt que tot açò requerís molta mès carga laborau que totun se desvolupe en ua satisfaccion personau pr'amor que t'apòrte ua vision mès ampla e mès integrau dera pediatria".

per A.Geli

FOTOS: MARCOS GARCÍA



"Enes Nadaus è vist en un dia a 85 mainatges"

Quan ei que comencèretz a exercir coma pediatra?

Lèu harà 26 ans qu'acabè era mia especialitat en Pediatria e que coincidic que comencè a exercir per prumèr viatge ena Val d'Aran. Rebrembi qu'ère eth mes de gèr der an 1982. I auie un mon que demoraue daurir en airau pediatric a despiet qu'exis-tien dejà es mètges de capcelèra qu'auien cuedat as mainatges enquia aqueth moment. Personaument ère un rèpte que me hège força illusion pr'amor d'èster eth prumèr especialiste pediatric ena Val e pr'amor que començaua a desenvolupar era mia profession. Aqueth temps coincidic tanben damb era instauracion dera Generalitat e per tant, dera Conselheria de Salut e era creacion deth Programa Sanitari Val d' Aran, qu'ajudèc a prebotjar projectes importants com er Espitau que cambièren eth modèu sanitari en tot passar d'ua medicina mès rurau a un auta mès especializada. Damb eth nau Espitau tanben se construïc un mini laboratori,

e a compdar d'aquiu es possibilitats sanitàries se multipliquèren.

Pendent tot aguest temps, com a cambiat era sua manera d'exercir?

Rebrembi que comencè a dessenhau ua sòrta de modèu d'istòria clínica damb ua machina d'escriuer de-ra que me'n hèja fotocòpies en Ajuntament de Vielha e que m' ajudèc a crear er istoriau clinic de toti es mai-natges dera Val. Un aute des cam-bis que siguec eth de começar a hèr un orari continuat pendent tot eth mai-tin pr'amor que enquia alavetz es vi-sites se hègen en un orari força mès estret. Tanben ei cèrt qu'en un començament hèja desplaçaments domiciliaris, sustot en epòques d'iuèrn ri-goroses en un moment en que trèi as mainatges des cases non ère mas-sa abituau. Cada dia i auie entre qua-te e cinc domicilis, ua costum qu'a-anat en tot cambiar per diuèresques qües-tions, entre d'autas, era d'auer toti es esturments de besonh laguens der espitau.

grup norma, abnorma i alonatge. Així, el seu estat d'animació, la seva actitud i els seus sentits són els que determinen la seva conducta.

Quin serie er ahèr sanitari peth quau vos sentetz mès satisfeta?

Sense cap dubte, des de tostemp e entenent eth men trabalh d'assisténcia as mainatges com un ahèr integrat. Aguesta integracion s'a format de tota era part de Salut Publica com es revisions escolares, es vacunacions, es charrades entà pàirs, era sua difusion educativa a traüers dera radio e qu'a derivat fin finau, en un programa qu' actuauament forme part deth S.A.S. que se nomena Educant en Salut. Un programa qu' amiam endauant diuèrsi professionals e qu'à coma finalitat darrèra era education sanitària. Ath delà, en Espitau Val d'Aran, non sonque portam era Assisténcia Primària, senon que tanben existís era part Espitalaria de prumèr nivèu, autant com es Emergències ath delà de tota era Salut Publica. El cèrt que tot açò requerís molta mès carga laborau que totun se desenvolue en ua satisfaccion personau pr'amor que t'apòrté ua vision mès ampla e mès integrat dera pediatria a on i son implicació toti es professionals que se dediquen ath desenvolupament e atencion des mainatges.

Infludís eth hèt de qu'era Val d'Aran, pr' amor d'èster luenh des epicentres sanitaris, age desenvolupat ua estructura assistencial integrat?

Ei important remercar aguest desenvolupament integrat assistencial qu'amiam endauant. Desvolupam accions laguens d'un espitau a molti nivèus (Atencion Primària, espitalària, Urgències) que caracterizan de manera particulara eth trabalh der espitau Val d'Aran. Ath viatge, e eth

hèt d'èster luenh de centres espitalaris de tresau nivèu com pòt èster Barcelona hè qu'ajam ua plan estreta relacion damb aguesti especialistes, sustot quan se tracte de patologies importants, siguen cardiaques, renals o neurologiques. Ua relacion que comencè per telefòn, dempués peth corréu electronic e ara entara digitalizacion des diagnostics sustot damb especialistes e espitaus de Sant Joan de Déu e dera Vall d' Hebron. Açò compòrte, entre d' autres causes, adquirir, apregondir e èster ath dia des patologies e des relacions damb professionals superespecializadi que, d'ua auta manera, en cas d'èster apròp d'un centre de 3au nivèu, non ac requeririe.

Era Val e Africa, dues realitats presents ena sua vida e tan desparièries...

Tot comencè quan estudiava medicina pr'amor qu'auia hè beth viatge entà Africa. Mès endauant, quan comencèren a vier es mainatges refugiadi saarauis entara Val d'Aran, comencè a interessar-me pera sua vida en tot hèr-les revisions e controls de salut. A compdar d' aquiu e des de hè 8 ans, dediqui ua part des mes vacances a amiar eth projècte de salut materno-infantil enes camps de refugiadi saarauis qu'en aguesti moments se desenvolue traüvers d'era associacion Amics del Poble Saharaui de Balears e Médicos del Mundo.

Qu'aumenta eth numerò de visites en determinades epòques der an? Quanti mainatjons a arribat a assistir en un moment punta?



Es mesi de mai e de noveme son es mesi de mens trabalh, tota era resta der an, autant en ostiu coma en iuèrn, se concentren un numerò fòrça important de visites, sustot tanben en epòca concreta de turisme a on, per exemple, se dan traumatismes autant en ostiu, en tot practicar bicicleta o ena montanya, com en iuèrn en tot practicar esportes de nhèu que ath temps coincidissen damb procèssis

entrevista



gripaus o infeccions respiratòries e que son es qu'artenhen amassa es moments punta d'assisténcies. Enes Nadaus, per exemple, è vist en un dia a uns 85 mainatges.

Un mainatjon, ei un mainatjon en toti es lòcs deth món mès trape diiferéncias entre es preocupacions des mairs inmigrantes?

Hè uns 12 ans que comencèren a ar-

ribar es prumères familhes d'immi-gants ena Val d' Aran qu'en aguesti moments son ua populacion damb un 30% de mainatges immigrants. Vien de cultures fòrça diuèrses e tanben ei diuèrsa era manèra d' arribar en un lòc nau, pr' amor que non ei lo de ma-deish un mainatge que ven damb era familha damb 5, 6 o 7 ans qu'eth mainatge hilh d'immigrant qu'a neishut ena Val. Açò a comportat que, per

un costat, i age un cambi de patolo-gies nauvengudes des qu'auem agut d'èster coneishedors e per un autre, eth coneishement des diuèrses cos-tums autant culturaus coma religio-ses qu'entà eri son fòrça importan-tes. Per exemple, entà un musulman ei fòrça necessari que, en nèisher eth mainatge, eth pàir li recite ena aurelha uns versicles deth Coran, o es mainat-ges romanesi qu'as pògui dies de nèis-her les mèten ua cinta vermelha en canèth. Pensi qu'ei mès lèu ua qües-tion de costums que cau èster co-neishedors e respectar-les que non pas de lengua entà apropar e integrar as nauvengudi. Totun, ei un esfòrc per part de toti, autant nòste coma des nauvengudi pr' amor que, per exem-ple, ara ora deth suenh des mainat-jons i a hèts que diferissen. Tanben ei abituau qu'es mainatges que ja pòr-ten dus o tres ans d'escolarizacion donques me dirigisca ad eri en ara-nés d'ua manèra fòrça naturaua.

Recentament s'a editat ua collec-cion de condes que pòrtre per nòm eth Cargolh en tot referir-se ath nòm d'un projècte dera escrivana e fa-milhara sua Pepita Caubet. Vos hé-retz tanben ua aportacion...

Des dera escòla mairau de Bossòst, an començat aguesta prumèra edi-cion de condes infantils e un d'erí que viraue ath torn dera importància deth consum de frutes e verdures. A comp-dar d'aquiu me demanèren assesora-ment e hèr eth prològ d'un libre que, efectivament, m'i è vist doblement im-plicada pr' amor que, erosament, era collecció pòrtre per nòm Pepita Cau-bet en sòn rebrembe.

CENTRE
OCUPACIONAU
A.D.D.A.

Trabalh entà toti



Ei un Servici e Establiment dependent dera Associacion Discapacitats d'Aran. Ei plaçat ena nau nº. 25 deth Poligon Industriau Incasol en Vieslha. Ei un centre qu'aten a personnes discapacitades majors de 16 ans que non poden incorporar-se en sistema ordinari de trabalh ne en un centre especiau de trabalh.

Eth CO ADDA aufrís dus tipes de servicis as sòns usatgèrs:
STO (Servici de Teràpia Ocupacionau) damb foncions d'ajustament personau e ocupacion terapeutica.

SOI (Servici Ocupacionau d'Insercion) damb foncions d'ajustament personau e sociau e activitats prelaboraus.

Ei un servici qu'a per objècte facilitar as usatgèrs, per miei d'atencio, on diurna de tipe reabilitador integrau (40 ores setmanaus), es servicis de teràpia ocupacionau pertinents, entà que poguen arténher a traürs d'un programa individuaue de reabilitaci-

on e laguens des possibilitats de cada un era integracion sociau.

Era teràpia ocupacionau centre part des activitats que se realice en CO Ja sigue per miei d'ocupacions terapeutiques coma manipular bosses mieiambientaus, ensobraments, realization de diferents productes en husta, hanga, ceramica..., o per miei d'activitats d'ajustament personau e sociau (a on se trebalhen aspèctes coma comunicacion, vida en larèr, abilitats sociaus, salut, seguretat, abilitats academiques...)

Entà podèr arténher aguesti objectius es professionaus deth CO pòrtent a tèrme un elevat numerò d'activitats plan desparières, que van des d'activitats esportiuas (piscina, gimnàs, yòga, petanca, esquí de fondo, raquetes, caminades, pesca, balneari de Les...) coneishement der entorn immediat (visita a pòbles dera Val d'Aran, visita as musèus e exposicions, us des recorsi publics coma bi-

blioteca, palai de Gèu ...), excursions peth territòri, gessudes a Alta Ribagorça e França...), coneishement de d'auti lòcs (en aguesti ans s'an realitzat viatges a Tenerife, a Port Aventura, Sitges, Forum de Barcelona, Zaraute, Hondarribia), visita a d'auti CO de Lhèida (Vallbona de les Monges, Seu d'Urgell, Tàrrega...), participacion enes hèires dera Val d'Aran, participacion en campeonats territorials de petanca e natacion e tanben en Special Olímpics de Natacion de 2007...

Cada còp eth CO compde damb mès collaboradors, ja siguen institucions, entitats o particulars que hèn possible portar endauant aguest programa. E vos anime a toti a participà-i, cadun enes suas possibilitats entà hèr realitat nauj projèctes que s'an d'amiar a tèrme en Aran entàs personnes damb discapacitat.

Per contactar: telefòn 973.64.09.99
e e-mail: addaco@aran.org

POPAR

Qu'arren s'interpause entre ua mair e un hilh

Malastrosaments, ena societat tan hòla ena que viuem un hèt tan naturau coma dar de popar a un hilh se complique sense besonh e s'acabe en tot abusar deth biberon. Dar era popa ei mès qu'alimentar. Positiu e beneficis tant des d'un punt d'enguarda psicologic coma de salut autan tara mair coma entath mainatjón, un grop de mairs damb experiéncia ena lactacion des hilhs an decidit crear eth grop de supòrt Popar entà balhar informacion e supòrt a qui volgue gau-

dir dera lactància mairau. Dar de popar qu'ei un procès naturau, mès a viatges sorgissen dobles e dificultats que non son faciles de resòlver sense era ajuda avienta. Popar nèish entà per'mor de proporcionar era informacion e eth supòrt de besonh entà superar es problemes e atau arténher qu'era lactància mairau sigue existosa. Entre es moltes activitats que s'organizan des de Popar destaquen es amassades periodiques, vertadèr èish vertebrador dera entitat. Eth sòn-

objectiu ei aufrir un espaci a on poder parlar dera lactacion, en tot compartir experiéncies, dobles e dificultats en un ambient agradiu e acuelhedor. Son dirigides a embarassades, mairs e a totes aqueres personnes interessades ena lactància mairau.

En web www.popar.org i a fòrça informacion, bibliografia, atau coma desparièrs ligams d'utilitat. Tanben s'autrissen telefòns de contacte damb era entitat e ua adreça de corrèu electronic.



AECC

Desbrembar eth càncer

Era AECC (Era Aecc (Associacion Espanhòla Contra eth Càncer) ei ua institucion de caractèr benefic, sense ànim de lucre e declarada d'intèrès public que se creèc eth 1953 damb era principau intencion de lutar contra eth càncer en totes es sues modalitats e dempùs de desparèrs encastres, en tot ajudar mès que mès ath malaut e ara sua familia.

Lhèida siguec ua des prumères províncies er instituïr era associacion e actuaments i a uns ueitanta conselhs locaus ena província que trabalen, primordiauments, enes prètzèts de prevencion e d'investigacion.

Era prevencion s'amie a tèrme menjant campanhes dirigidès ara po-blacion en generau en tot coïncidir damb eth Dia Mondiau deth Càncer (4 de hereuèr); eth Dia Mondiau sense Tabac (30 de mai); Campanha de proteccion solar (s'active toti es os-tius entà alertar des risqui deth càncer de pèth); Dia Mondiau deth Càncer de Mama (19 d'octobre)... Per çò qu'ei dera investigacion, era Acece trabahe prigondaments en aguest aspècte a trauèrs d'ua Fondacion que participe en diuèrsi projèctes e premie damb era sua publicacion e difusion as que seleccione. Atau, eth Consell Provinciau de Catalonha Contra eth Càncer de Lhèida, convòque dues bèques d'Investigacion de dus ans de durada cadua entà estudis o projèctes restacadi damb eth càncer.

Era Aecc tanben aufrís revisions preventives de càncer de mama e úter

en Centre de Diagnostic Precòç (C/Palhars, 25 de Lhèida), reabilitacion de malauts, voluntariat d'es-pitau e domiciliari, atau coma assis-tència psicologica. Justaments, en tot tier en compde era grana importància deth supòrt psicologic en agues-ta malautia entath malaut e era sua familia, professionaus dera psico-oncologia atien individualment e tot eth temps que hè calgue as qui solliciten per eri madeishi aguest servi-ci o ben que son derivadi peth sòn oncològ.


En Vielha aguesta prestacion se realize en un burèu credit pera direccioñ der Espitau dera Val d'Aran, verificada era eficacitat d'aguest ser-vici a trauèrs dera grana demana deth madeish.

COLÒNIES ONCOLOGIQUES

Mès se i a ua activitat estela dera associacion, aguesta ei, sense doble, es colònies oncologiques, ua niciatiua pionèra.

Mercés ar esfòrç e collaboracion de molti s'artenh que d'ençà 9 ans un centenat de mainatges, mai-nades e joeni de tota Espanha gau-disquen en Aran, d'uns dies aluenha-di der entorn espitalari damb tot çò qu'açò supause entà eri e es sues familles. Aguesta activitat pionèra dera Aecc s'inicièc mercés ara prepau-sa e collaboracion deth Consell Comarcau dera Val d'Aran e des institucions araneses, que sostien era ini-ciatiuia. Pendent sèt ans es colònies aueren lòc en Les e ara s'amien a tèr-





me en Salardú. Assistissen gojats de Catalunya, Badajoz, Madrid, Salamanca, Saragossa, Múrcia, Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife, a on per cèrt enguan s'an iniciat ues colònies d'iuèrn.


Era psicooncologa Eva Figuera ei era coordinadora des colònies d'Aran, que prèstes a complir un decada, son un èxit totau de participacion e, çò qu'ei mès important, de resultats. Totes aguestes activitats son gratuïtes.

DAR-NE UN SHINHAU

Associacion de Donadors de Sang d'

Era **Associacion** de Donadors de Sang dera Val d'Aran ei ua associacion neishuda er an 2004, damb er objectiu principau de promòir era donacion de sang e plasma en nòste territori d'ua manèra altruïsta enquia arténer era autosuficiència de sang e es sòns derivadi. Se formèc pr'amor que dempùs dera Federacion d'Entitats de Donadors de Sang de Catalunya se'n dèren compde der augment de donacions en parçans a on part dera poblacion s'implicaue de manèra activa ena organizacion de jornades de donacion.

En Catalunya manquen ues 300.000 bosses de sang ar an entà curbir es besonhs des espitaus. Era Val d'Aran ère un territori a on er indèx de donacions s'aluenhaue fòrça dera mejana que se considera sufisenta. Pendent eth periòde que va des ans 2000 tath 2003 s'arrecuelhien entre 277 e 311 bosses de sang cada an. A compdar dera creacion dera Associacion aguestes bosses an aumentat considerablement: er an 2004 s'arrecuelheren 500 bosses; er an 2005, 486 bosses; eth 2006, 474 bosses; e eth 2007, se n'an arrecuelhut 677. Cau tier en compde, mès, que hèn falta mès donacions de sang entà curbir es besonhs des espitaus, non sonque per accidents inesperadi, mès tanben entà transfusions es intervencions espitälaries programades e entà tractar casi d'anèmies, ... Er an 2007 eth Banc de Sang e Teishits recaptèc un totau de 282.661 donacions en Catalunya. Respècte eth 2006 an aumentat eth 2,43%. Er indèx de donacions en Catalunya a pasat ath 39,20 per 1000 habitants e an.



Era region sanitaria deth Naut Pirenèu e Aran a pujat posicions damb un 37,93 per mil habitants e an superat d'autas regions de Catalunya. Plan segur qu'era aportacion d'Aran a contribuit ad aguest hèt.

Tecnicaments, era Associacion ei aconselhada peth Centre de Transfusion e hè part dera Federacion d'entitats de donadors de sang de Catalunya, qu'ath madeish temps ei part dera Federacion Espanhòla de Donadors de Sang e dera Federacion Internacionau de Donadors de Sang. Era connexion, donques, qu'ei globau. Era Associacion organiza annauments dues jornades de donacion ena Val d'Aran (vist eth succès, cau sajar de hèt ua tresau jornada ar an). Abantes ac hège dirèctaments eth Banc de

Sang e Teishits de Lhèida. Ara, des de Lhèida pòrtent tota era part d'organizacion medicau e tecnica, mès ei era Associacion qui aconselhe sus es dies e oraris mès avinti entà hèr era jornada, a banda de cercar un lòc avient entà acuélher tanta gent (entre 250 e 280 per jornada, en tot tier en compde que tanben i van personnes que son refusades per diuèrsi motius de seguretat ena sua salut e, donques, non gessen enes recompdes d'extraccions de sang). S'a cambiat era ubicacion diuèrsi còps. Se sage de mantier un ambient agradiu, desmedicalizat (dehòra der espitau) e que tranquillize es donadors.

Era Associacion publicite es jornades pr'amor qu'arriben ath maximal de personnes de toti es encastres. Tan-

Aran



CÀRITAS ARANESA

Esperit solidari

Laguens dera estructura generau de Càritas Diocesana, hè quaque an que foncione ena Val d'Aran Càritas Aranesa, ena qu'actuauments collabòren ues 20 personnes, que dediquen es sòns esfòrci a solatjar es besonhs puntuaus o estructuraus de personnes o collectius, que de bèra manèra patissen mancances. Eth sòn pressupòst se neurís basicament des sòs obtenyudi damb era rifa d'ua cistalha entà Nadau. Tanben se neurís dera arremassada annau dera Parròquia, ingrèssi dera ròba, venta de flors deth dia dera mair, donacions de particulars e dera Òbra Sociau dera Caixa, e pendent er an 2007 ua subvencion deth Conselh Generau. Darrerament s'an iniciat tres naues activitats; er acompañament volontari as personnes granes, classes de castelhan entà estrangèrs, e era collabo-

racion de Càritas damb eth Conselh e eth Burèu d'Assessorament Ciutadan, que persegueís tres objectius : informacion, formacion e autonomia dera persona. A compdar der an 2000, Càritas dispause d'un locau en carrièr dera Anglada de Vielha, que comencèc era sua activitat damb era recuelhuda de ròba entara sua distribucion as familhes qu'ac demanen o qu'ac an de besonh. Era dubertura d'aguest locau concebut sonque entara distribucion de ròba, permet conéisher e atier d'autes mancances e problematiques relacionades damb era emigracion e era marginacion. Tanben se realizen accions coma era crompa de minjar, ajudes a despenes fixes que quauques familhes que, puntuaments, non pòden curbir, ajudes de materiau escolar o acompañament volontari a personnes granes.



ben fomenta as donadors novèls, es qu'ac hèn peth prumèr còp, e que normauaments repetissen. Er indèx de freqüéncia des donacions ei actuauments de 1,5 còps/an. Es òmes pòden dar enquia 4 còps ar an, e es hemnes 3. "Dar sang s'a de convertir er un acte normau e quotidian, pr'amor qu'era sang non se pòt fabricar e dilhèu beth dia n'auram de besonh", destaquen dempùs dera entitat. "Dar sang ei ua decision desinteressada, un serivi efectiu ara salut. Quinsevolh qu'age entre 18 e 65 ans pòt èster donador. Ei plan simple, sonque ues minutes e s'aurà ajudat a recuperar era salut o sauvar era vida de fòrça gent".

Era pròplieu jornada de donacion ei prevista entath pròplieu 7 d'abriu, enes vielhes escoles de Vielha.

ENA ANTARA

per Jusèp Loís Sans

Director deth programa entara
creacion dera oficina Occitan en
Catalonha



Sonque occitania

Eraranés agrade a toti. Damb major o menor simpatia, des de hè 20 ans, non è trapat reaccions contràries ar aranés, damb es excepcions de besonh e obligades. En tot cas è trapat desidia e ignorància, mès era actitud generau a estat de sensibilitat positiva e de compartir era idèa de que cau hèr mès accions entà protegir-lo. Er aranés a estat e ei ben acceptat per sectors diuèrsi. Es partits espanholistes, de dretes e de quèrres, que manifèsten ua clara actitud contra eth catalan, non son contraris ar aranés. E evidentaments ací non i a cap contradiccion: er aranés, d'un territori de 10.000 personnes, non ei un problema,

non pòt crear era ideologia sufisenta que posse es estructures politiques de besonh entà justificar era existéncia d'un espai que met en entredit er Estat espanhòu o quinsevolha au ta estructura centralista. E ath delà toti ac an clar, non se pòt mantier era lengua viua en un territori tant petit que volgue gaudir dera modernitat. Pòga a pòc desapareish. Per aço ei fàcil trapar entre es anticatalans, expressions de simpatia e de volentat envers er aranés, que vòlen ajudar a justificar consciéncias e a crear imatges de confusion. Mès era causa ei diferen- ta, ara ja non se tracte d'Aran, se trachte d'Occitània, d'un territori de

200.000 Km quarrats e mès de 15 millions d'abitants, damb mès de 3 millions de parlants; era segona lengua sense estat d'Euròpa. Açò ei difèrent ; Parlar dera nacion aranesa hè arrir e per aço auem aut de parlar de país e de patria, mès parlar de nacion occitana a tot eth sentit e alavetz es plantejamens espanholistes, anticatalans, ja non ac ven damb tanta simpatia. Ja non se tracte d'un pòble impossible de mantier, donques que maugrat er estat de mautractament qu'a patit era lengua occitana, era sua capacitat de reaccion e de resisténcia encara ei importanta. EI era soleta possibilitat entà Aran.


www.pageseditors.com
ed.pages.editors@cambrescat.es

Pagès editors

Garona
Libes
en aranés



Soltitud
Víctor
Català



Occitan en
Catalonha
Jusèp Loís Sans



Teatre en aranés
Manuela Ané



Gramatica
aranesa
Aitor Carrera

Sant Salvador, 8 - 25005 Lleida - Tel. 973 23 66 11- Fax 973 24 07 95

DICCIONARI

A

Abiletat: destresa
Acòrd: acord
Actaua: actual
Aflaquit: débil
Ahèr: assumpte
An: any
Analisi: anàlisi
Anheua: geniva
Ànsia: angoixa
Aproverdi: proveir
Armelh: ronyó
Atencion: atenció
Atier: atendre
Auer: tenir
Aurelha: orella

B

Benieu: potser
Besonh: necessitat
Budéth: intestí
Buhar: bufar

C

Caisha: caixa
Caishau: queixa
Caishòla: ullal
Callhàs: coagul
Cansèra: fatiga
Circulacion: circulació
Cirurgian: cirugià
Clauar: concloure
Code: colze
Colomna: columna
Consell: consell
Confoner: confondre
Còp: cop
Cor: cor
Cósor: cosir
Còth: coll
Cran: crani
Cuéller: agafar

D

Dar: donar
Deféner: defensar
Demorar: esperar
Descarnar: aprimir
Descurbir: descobrir
Desengust: disgust
Dubertura: obertura

E

Eishèra: axella
Endormit: adormit
Entremieja: circumstància
Emparament: protecció
Emplastejar: manipular
Emplegar: utilitzar
Espitau: hospital
Estalhants: tisores
Èster malaut: estar malalt
Estossegar: tossir
Esquia: esquena

F

Farrat: galleda
Flaira: olor
Fruta: fruita

G

Gargamèra/ górga: gola
Gambejar: coixear
Guarir: curar
Greda: guix
Gripa: grip

H

Hèr mau: fer mal
Herir: ferir
Herida: ferida
Hèts: fets
Hicà-se: ennuellar-se
Hitge: fetge

I

Infermièra: infermiera
Iranja: taronja

J

Jolh: genoll

Lèit: llit
Lèrma: llàgrima
Lengua: llengua
Lesion: lesió
Lèu: aviat
Lhet: llit

M

Maishèra: mandíbula
Mau: mal
Malaut: malalt
Medecina: medicina
Mètge: metge
Mèu: mel
Mochet: caramel
Mòstra: mostra

N

Nau: nou
Nauèth: recent
Nèrvis: nervis
Nud: nus

O

Obtier: obtenir

Orde: ordre**Operacion:** operació**P**

Paumon: pulmó
Pausar: descansar
Pendent: durant
Permetèr: permetre
Persutar: insistir
Pès: peus
Pèth: pell
Pitrau: pit
Planhot: gemec
Pòsa: repòs
Pour: por

Q

Quèir: caure
Quinsevolh: qualsevol

R

Réber: rebre
Recèpta: recepta
Recuélher: recollir
Remèdi: remei
Resquilhada: reliscad

S

Sajar: intentar
Sèir: seure
Servici: servei
Sistèma: sistema
Soniar: somiar
Susvelhar: vigilar

T

Talh: tall
Tempsada: temporada
Tier: emprar
Trabalh: treball
Trapar: trobar
Trencadura: trencament

U

Uas: os
Uelhs: ulls
Usança: costum
Utilisar: Utilitzar

V

Vau: vena
Veishiga: butiflofa
Verdugalh: verdura
Vertut: virtut
Volontat: voluntat

VA DE LENGUA

per Aitor Carrera

Professor de lengua e lingüística occitanas ena Universitat de Lhèida



Clauar era pòrta

Que diguérem qu'un des mots qu'ena Val d'Aran son pròpris e exclusius de Canejan ei *sarralha*. Aquera non ei cap era soleta paraula aranesa que pòt hèr arrepòrt ath dispositiu que servís entà daurir e barrar ua pòrta damb clau, mès ei era mès abituau en Gasconha. Donques, aquerò qu'en Aran non aparten sonque ath pòble de Canejan e ei fòrça minoritari, qu'ei reauments ua forma majoritària en gascon. Ua des autes formes araneses que signifique çò de madeish que *sarralha*, ei *claudura*. *Claudura* qu'ei era forma qu'emplegau er escrivian Jusèp Condò, e era qu'er *Atlas Linguistique de Gascogne* trobèc en Borg de Uelh, e eth lingüista Gerhard Rohlfs en Sent Mamet, a tocar d'Aran. Donques, qu'ei un aute mot viu en un espaci territoriau transfronterèr. Mentre que *sarralha* contunhe de cap as terres comengeses garonenques de delà de Pònt d'Arrei, era forma *claudura* trauèsses eth Portilhon, e se pòt tornar a trobar enes luis-honeses. En aranés que i a encara ua tresau forma que vò díder çò de madeish qu'aquelles dues. Que se tracte de *pan* (que non cau confóner damb er aliment), que béri uns an hèt a vier *pam*, e que s'emplegue mès que mès en centre e ena partida nauta d'Aran, de Castièro tà naut, maugrat qu'ei ua forma qu'ei estada registrada tanben en béri punts de Marçosa. Qu'ei un mot qu'a era madeisha origina qu'eth catalan *pany*, mès non ei cap un catalanisme. Coma es formes *sarralha* e *claudura*, a mès, s'utilize tanben delà dera frontèra, en territori administrativaments francés, concretament en Coserans (a on se pòt enténer *panh*, sense que sigue tanpòc un catalanisme). Donques, resumit: er aranés qu'a aumens tres mots entà hèr arrepòrt a ua soleta causa (encaira n'i a bèth aute). Mès cap d'aueri tres mots ei exclusivament aranés. Toti que contunhen en d'auti territoris occitans. Ua auta evidència qu'er aranés non se pòt destacar deth rèste de la lengua occitana.



DOP
ARRÒS DELTA DER EBRE



DOP
AUERÀS DE REUS



DOP
HORMATGE DETH NAUT URGELH E ERA CERDANHA



DOP
ÒLI DETH BAISH EBRE-MONTSIÀ



DOP
ÒLI D'ES GARRIGUES



DOP
ÒLI CIURANA



DOP
ÒLI DE TERRA NAUTA



DOP
BODER DETH NAUT URGELH E ERA CERDANHA

PRODUCTES CATALANS · ERA ORGINA EI QUALITAT



IGP
CEBAT DE VALHS



IGP
CLEMENTINES DES TÈRRS DER EBRE



IGP
LANGOÏSSA DE VIC



IGP
POLHASTRE E CAPON
DETH PRAT



IGP
POMA DE GIRONA



IGP
TRUHES DE PRADES



IGP
TORRON D'AGRAMUNT



IGP
VEDERA DES
PIRENEUS CATALANS

Catalunya ei un país damb ua gran diversitat de productes agroalimentaris. Tanben a, ar encòp, un gran respecte pera tradicion e un decidit esperit innovador. Tot açò hè possible molti productes de qualitat, ligat atlè territori e as procéssis d'elaboracion. Era Generalitat e era Union Europeàa distinguisen aguesti productes damb es sageths DOP i IGP.



DENOMINACION
D'ORIGEN PROTEGIDA



INDICACION
GEOGRAFICA PROTEGIDA